



Republika Crna Gora

OBAVJEŠTENJE O NASTAVKU REGISTRACIJE

DRUŠTVA SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Registarski broj

5-0006453 / 003

Centralni registar Privrednog suda u Podgorici ovim potvrđuje da je

DRUŠTVO ZA PROIZVODNJU, PROMET I USLUGE EXPORT-IMPORT "NORMAL-COMPANY" PODGORICA

produžilo registraciju dana 19.07.2004 u 09:13 sati, u skladu sa odredbama Zakona
o privrednim društvima (Sl. list RCG br.6/02), kao

DRUŠTVO SA OGRANIČENOM ODGOVORNOŠĆU

Izdato u Centralnom registru Privrednog suda u Podgorici, dan 10.08.2004

M.P.

REGISTRATOR

Lj. Šoškić
LJILJANA ŠOŠKIĆ

CRPS

CENTRALNI REGISTAR
Privrednog suda u Podgorici

*Priznato
11.08.2004.
Ljiljana Šoškić*

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

PRIJAVA O PRODUZENJU REGISTRACIJE
AKCIONARSKOG ILI DRUŠTVA SA
OGRAĐENOM ODGOVORNOSTU

PRIVREDNI SUD U PODGORICI
CENTRALNI REGISTAR

Preko kojeg se prijava podnosi: 9.02.07
Izdati na osnovu: 16

Forma PRO
DRUŠTVA

Naziv društva

"NORMAL COMPANY"
D.O.O

Podpis: [Signature] Datum: 16.02.07

Lično ime i adresa svakog člana odbora direktora, izvršnog direktora i sekretara

Ime ŽARKO BURIC	Ime	Ime
MB <u>[Redacted]</u>	MB	MB
Adresa PC "KRŠEVAC" <u>[Redacted]</u>	Adresa	Adresa
IZVRŠNI DIREKTOR	Dužnost	Dužnost
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost
Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost

CENTRALNI REGISTAR
PRIVREDNOG SUDA U PODGORICI

Ime	Ime	Ime
MB	MB	MB
Adresa	Adresa	Adresa
Dužnost	Dužnost	Dužnost

Ovim podnosim prijavu za produženje registracije akcionarskog društva - društva sa ograničenom odgovornošću (precrtati nepotrebno), prema odredbama Zakona o privrednim društvima.

POTPIS OVLAŠĆENOGLICA

Samo za službenu upotrebu Centralnog registra Privrednog suda u Podgorici	Registarski broj ove prijave:
	Datum registracije :

Uputstva

1. Formular popuniti mašinski ili ručno ŠTAMPANIM SLOVIMA, plavom ili crnom bojom.
2. Ovaj formular se sastoji iz dva dijela. Kopija koja služi kao potvrda će biti ovjerena pečatom, sa datumom registracije i imaće registarski broj. Kopija će biti vraćena društvu odmah ili na adresu koja je navedena za prijem službene pošte.
3. Ovaj formular se koristi za produženje registracije akcionarskog društva i društva sa ograničenom odgovornošću. Koristiti dodatni primjerak formulara ako je potrebno više prostora da bi se naveli podaci o svim članovima uprave društva.
4. Ukoliko neko lice ne posjeduje matični broj navesti registarski broj njegove lične karte.
5. Ovaj formular se može lično dostaviti CRPS-a ili poslati na adresu ovlašćenog posrednika ili adresu CRPS-a:
Centralni registar Privrednog suda u Podgorici
IV Proleterske brigade 2
81000 Podgorica.
6. Adresa sudova i lica za posredovanje u registraciji koji su ovlašćeni od strane CRPS-a da primaju dokumenta i prijave za registraciju su:
(detalji koji se naknadno unose)
7. Taksa koja se plaća za podnošenje ovog formulara iznosi Euro

MONTRe✓

DRUŠTVO ZA REVIZIJU FINANSIJSKIH ISKAZA D.O.O.
PODGORICA

POSREDOVANJE U PROMETU NEPOKRETNOSTI
POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU

POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU

30.06.2007

POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU

POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU POSREDOVANJE U PROMETU

“NORMAL COMPANY” DOO, PODGORICA

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI
GODIŠNJEG RAČUNA ZA 2003. GODINU**

"NORMAL COMPANY" DOO PODGORICA

**IZVJEŠTAJ O IZVRŠENOJ REVIZIJI
GODIŠNJEG RAČUNA ZA 2003. GODINU**

SADRŽAJ

	Strana
IZVJEŠTAJ REVIZORA	1- 2
FINANSIJSKI ISKAZI:	
Bilans uspjeha za 2003. godinu	3
Bilans stanja na dan 31. decembra 2003. godine	4 - 5
Izvještaj o promjenama na kapitalu	6
Bilans tokova gotovine	7
NAPOMENE UZ FINANSIJSKE ISKAZE	8 - 20

"NORMAL COMPANY" DOO PODGORICA

Izveštaj revizora

1. Izvršili smo reviziju finansijskih iskaza "Normal company" d.o.o. Podgorica, sa stanjem na dan 31. decembra 2003. godine, koje smo preformulisali u skladu sa Međunarodnim Računovodstvenim standardima (MRS), koji su odobreni od strane Odbora za Međunarodne Računovodstvene standarde (MRSO). Ovi sređeni finansijski iskazi su odgovornost menadžmenta Društva. Naša odgovornost je da izrazimo mišljenje na finansijske iskaze, koje je bazirano na našoj reviziji.

2. Revizija je sprovedena u skladu sa Međunarodnim Revizorskim Standardima (MSR) Odbora za Međunarodne Revizorske standarde za potvrđivanje (IAASB). Ovi standardi zahtijevaju da reviziju planiramo i izvršimo na način koji omogućava da se, u razumnoj mjeri, uvjerimo da finansijski iskazi ne sadrže pogrešne, materijalno značajne tvrdnje. Revizija uključuje ispitivanje dokaza na bazi provjere uzoraka, kojim se potvrđuju iznosi i pozicije objelodanjene u finansijskim iskazima. Revizija takođe, uključuje i procjenu primijenjenih računovodstvenih načela i značajne procjene koje su izvršene od strane menadžmenta, kao i procjenu prezentovanih finansijskih iskaza. Vjerujemo da naša revizija obezbjeđuje razumnu osnovu za izražavanje mišljenja.

3. Nijesmo prisustvovali popisu zaliha na dan 31.12.2003. godine.

4. Izuzev za rezerve navedene u tački 3, prema našem mišljenju, finansijski izvještaji realno i objektivno prikazuju finansijsko stanje "Normal company" d.o.o. Podgorica na dan 31. Decembra 2003. godine kao i rezultate njegovih operacija i protoka novca tokom godine i u skladu su sa Međunarodnim Računovodstvenim standardima za finansijsko izvještavanje (MSFI), odnosno IFRS Fondacije Komiteta za Međunarodne Računovodstvene Standarde (KMRSF).

5. Ne kvalifikujući naše mišljenje skrećemo vam pažnju na sljedeće:
- Nenaplaćena potraživanja Društva na dan 31.12.2003. godine iznose 1.150 hiljada €. Obzirom da se radi o potraživanjima od fizičkih lica nismo bili u mogućnosti da dobijemo nezavisnu potvrdu salda iskazanog u poslovnim knjigama (Napomena 13).

Podgorica, juna 2004. godine

Jelena Jakovac, revizor

Jelena Jakovac



»MONTREV« d.o.o

Izvršni direktor

Miodrag Vujović
Miodrag Vujović

»NORMAL COMPANY« LTD PODGORICA

Independent Auditor's Report

- 1. We have audited the accompanying financial statement "Normal company" L.t.d. Podgorica, as of 31. December 2003, that has been adjusted to International Accounting Standards which are approved by International Accounting Standards Board (IASB). These financial statements are the responsibility of the "Normal company" L.t.d. Podgorica management. Our responsibility is to express an opinion on these financial statements based on our audit.*
- 2. The Audit is conducted in accordance with International Standards on Auditing (ISA) passed by International Auditing and Assurance Standards Board (IAASB). These standards require that we plan and perform the audit to obtain reasonable assurance about whether the financial statements are free of material misstatement. An audit includes examining, on test basis evidence supporting the amounts and disclosures in the financial statements. An audit also includes assessing the accounting principles used and significant estimates made by management, as well as evaluating the overall financial statement presentation. We believe that our audit provides a reasonable basis for our opinion.*
- 3. We did not observe the counting of the physical inventories on 31st December 2003.*
- 4. Except for effect explained in paragraph 3, in our opinion, the financial statements present true and fairly financial position of the "Normal company" L.t.d. Podgorica as at 31. December 2003. and the results of its business operations and the cash flow for that year are in accordance with International Accounting Standars on Financial Reporting.*

5. Not qualifying our opinion we draw your attention to the following:
- As of 31. December 2003 the receivables amount 1.150 thousand €. Considering that the receivables are from the individual persons, we are unable to get independent confirmation of balances stated in the business books of the Company (Note 13).

Podgorica June 2004.

Jelena Jakovac, auditor

Jelena Jakovac



»MONTREV« ltd

Executive Director

Miodrag Vučević
Miodrag Vučević

"NORMAL COMPANY" DOO PODGORICA

Bilans uspjeha za 2003. godinu

	Napomena	<u>2003.</u> € 000	<u>2002.</u> € 000
POSLOVNI PRIHODI			
Prihodi od prodaje robe i usluga	3 (b),4	70	4.608
Promjene zaliha got. proizv. i ned. proizv.	5	<u>1.650</u>	<u>(586)</u>
		1.720	4.022
POSLOVNI RASHODI			
Utrošene sirovine u toku perioda	3 (c),6	(1.717)	(3.615)
Troškovi zaposlenih	3 (c),7	(37)	(16)
Troškovi amortizacije	3 (i),8	(7)	(5)
Ostali poslovni rashodi	3 (c),9	<u>(56)</u>	<u>(62)</u>
		(1.817)	(3.698)
GUBITAK/DOBIT IZ POSLOVANJA		(97)	324
Finansijski prihodi		-	1
Finansijski rashodi	3(c),10	<u>(13)</u>	<u>(14)</u>
NETO FINANSIJSKI TROŠAK		(13)	(13)
BRUTO GUBITAK/DOBITAK		<u>(110)</u>	<u>311</u>
Porez na dobitak	3(l)	-	(57)
NETO GUBITAK/DOBITAK	18	(110)	254

Napomene na stranama 8-20 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.
Izvještaj revizora – strana 1-2.

“NORMAL COMPANY” DOO PODGORICA

Bilans stanja na dan 31. decembra 2003. godine

	Napomena	<u>2003.</u> <u>€ 000</u>	<u>2002.</u> <u>€ 000</u>
AKTIVA			
STALNA IMOVINA			
Osnovna sredstva	3 (h),11	<u>38</u>	<u>36</u>
Ukupna stalna imovina		38	36
OBRTNA IMOVINA			
Zalihe	3 (j),12	3.040	1.268
Potraživanja po osnovu prodaje	3 (k),13	1.254	1.185
Kratkoročni finansijski plasmani	14	12	-
Gotovina i gotovinski ekvivalenti	15	4	3
Akontacioni PDV	16	<u>22</u>	<u>-</u>
Ukupna obrtna imovina		4.332	2.456
UKUPNA AKTIVA		<u>4.370</u>	<u>2.492</u>

"NORMAL COMPANY" DOO PODGORICA

Bilans stanja na dan 31. decembra 2003. godine – nastavak

	Napomena	2003. € 000	2002. € 000
PASIVA			
KAPITAL I REZERVE			
Ulozi	17	3	3
Neraspoređen dobitak/gub. ranijih god.	18	248	(6)
Gubitak/dobit tekuće godine	18	(110)	254
Ukupni kapital		141	251
DUGOROČNE OBAVEZE			
Odloženi porezi		1	1
Ukupno dugoročne obaveze		1	1
KRA TKOROČNE OBAVEZE			
Kratkoročne obaveze iz poslovanja	19	4.128	2.183
Kratkoročne finansijske obaveze	20	100	-
Obaveze za poreze		-	57
Obračunate obaveze		-	-
Ukupno kratkoročne obaveze		4.228	2.240
UKUPNA PASIVA		4.370	2.492

"Normal company"d.o.o. Podgorica

Izvršni direktor
Žarko Burić

Podgorica, juna 2004. godine

Napomene na stranama 8-20 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.
Izvještaj revizora – strana 1-2.

"NORMAL COMPANY" DOO PODGORICA**Izvještaj o stanju i promjenama na kapitalu i rezervama**

	Ulozi	Neraspor. Dobit	Gubitak	Ukupno
	€ 000	€ 000	€ 000	€ 000
Stanje 1.januara 2002. godine	3	-	(6)	(3)
Neraspoređena dobit tekuće godine	-	254	-	254
Stanje 31.decembra 2002. god.	3	254	(6)	251
Stanje 1.januara 2003. godine	3	254	(6)	251
Pokriće gubitka ranijih godina	-	(6)	6	-
Gubitak tekuće godine	-	-	(110)	(110)
Stanje 31.decembra 2003. god.	3	248	(110)	141

Napomene na stranama 8-20 čine sastavni dio ovih finansijskih izvještaja.
Izvještaj revizora – strana 1-2.

“NORMAL COMPANY” DOO PODGORICA
Bilans novčanih tokova

	<u>2003.</u>	<u>2002.</u>
	€ 000	€ 000
Tokovi gotovine iz operativnih aktivnosti		
Gotovinska primanja od kupaca	1.470	1.616
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima	(1.517)	(1.228)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti	(47)	388
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate	(13)	(13)
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit	(19)	-
Gotovinski tok prije vanredne pozicije	(79)	375
Odlivi gotovine na ime vanrednih troškova (minus porez)	-	-
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti	(79)	375
 Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja		
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme		
Prilivi od prodaje investicija		
Priliv od primljene kamate	-	2
Prilivi od primljenih dividendi		
Odlivi po osnovu kupovine imovine, postrojenja i opreme	(8)	(7)
Odlivi po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja		
Odlivi po osnovu ostalih investiranja	(12)	(102)
Troškovi razvoja		
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja	(20)	(107)
 Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja		
Prilivi od emitovanja akcijskog kapitala		
Prilivi po osnovu kratkoročnog uzajmljivanja	100	
Odlivi na ime ponovne kupovine sopstvenih akcija		
Odlivi po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava	-	(307)
Odlivi po osnovu obaveza za finansijski lizing		
Odlivi po osnovu troškova transakcija		
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi		
Neto gotovina iz aktivnosti finansiranja	100	(307)
 Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata	1	(39)
Gotovina na početku obračunskog perioda	3	42
Pozitivne kursne razlike po osnovu preračuna gotovine	-	-
GOTOVINA NA KRAJU OBRAČ. PERIODA	4	3

"NORMAL COMPANY" DOO PODGORICA

Napomene uz finansijske iskaze

1. Djelatnost i organizacija

»Normal company« d.o.o. iz Podgorice osnovano je u julu 2000. godine pod nazivom »NIŽ« d.o.o. Podgorica. U toku avgusta 2000. godine izvršena je promjena firme i osnivača tako da Društvo posluje pod imenom »Normal inženjering« doo, Podgorica«. U novembru 2001. godine dolazi do nove promjene firme i povećanja osnivačkog uloga što je upisano 1.11.2001.godine pod brojem Fi. 3040/01 u Privrednom sudu u Podgorici.

U toku 2002. godine, izvršeno je usaglašavanje sa Zakonom o privrednim društvima te je Društvo kod Privrednog suda u Podgorici upisano kao d.o.o. "Normal company", Podgorica pod brojem 5-0006453/001 od 19.07.2002. godine. Produžetak registracije izvršen je dana 19.07.2003. godine pod brojem 5-0006453/002.

Društvom upravlja osnivač a zastupa ga i predstavlja Izvršni direktor. Osnivač i Izvršni direktor Društva je Žarko Burić sa 100% uloga.

Društvo se bavi građevinarstvom i specijalizovanim radovima u građevinarstvu. Društvo obavlja i druge djelatnosti iz akta o osnivanju.

2. Osnova za sastavljanje finansijskih izvještaja

i/ Od 01.01.2002. godine kao sredstvo plaćanja na teritoriji Republike Crne Gore umjesto njemačke marke uvedena je valuta Evropske monetarne unije - €. Saglasno novom Zakonu o računovodstvu i reviziji, od 1. januara 2002. godine propisana je obavezna primjena osnovne grupe od 18 Međunarodnih računovodstvenih standarda (MRS), a Odlukom Instituta računovoda i revizora Crne Gore o neposrednoj primjeni MRS, prihvaćena je primjena svih MRS prilikom izrade i prezentacije finansijskih iskaza. Finansijski iskazi počev od 1. januara 2003. godine sastavljaju se u skladu sa pomenutom Odlukom. Finansijski iskazi dati na stranama 3-20 zasnovani su na godišnjem računu sastavljenom u skladu sa važećim propisima Republike Crne Gore i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

"NORMAL COMPANY" DOO PODGORICA**Napomene uz finansijske iskaze-nastavak**

/ii/ Finansijski iskazi sastavljeni su na osnovu načela stalnosti poslovanja, što podrazumijeva da stanje u privredi i buduće mjere monetarne i ekonomske politike neće imati značajan negativan uticaj na budući finansijski položaj i rezultate poslovanja Društva.

Podaci u Izvještaju za 2002. i 2003. godinu iskazani su u hiljadama €.

3. Osnovne računovodstvene politike

Osnovne računovodstvene politike primijenjene prilikom sastavljanja godišnjeg računa za 2003. godinu su sledeće:

(a) Pravila procenjivanja

Osnovno načelo procenjivanja bilansnih pozicija jeste primjena nabavnih cijena i cijena koštanja.

(b) Realizacija

/i/ U skladu sa propisima, realizacija se priznaje kada nema značajne neizvjesnosti u pogledu naplativosti obračunatih prihoda od prodaje i mogućnosti povraćaja po osnovu reklamacije i kada se ekonomske koristi mogu pouzdano izmjeriti.

/ii/ Prihodi od prodaje robe i usluga su iskazani po fakturnoj vrijednosti. Ispravka vrijednosti za sumnjiva i sporna potraživanja iskazuje se kao posebna pozicija u okviru ostalih rashoda.

/iii/ Realizacija se iskazuje po fakturnoj vrijednosti umanjenoj za date popuste i odobrenja.

"NORMAL COMPANY" DOO PODGORICA**Napomene uz finansijske iskaze-nastavak****(c) Troškovi poslovanja**

/i/ Troškovi poslovanja uključuju sve troškove direktno vezane za izvršenje osnovne djelatnosti preduzeća.

/ii/ Nabavnu vrijednost prodate robe čini neto fakturna vrijednost i zavisni troškovi nabavke.

(d) Tekuće i investiciono održavanje

/i/ Troškovi tekućeg održavanja osnovnih sredstava se pokrivaju iz prihoda tekućeg obračunskog perioda. Rekonstrukcije i adaptacije kojima se mijenja kapacitet ili namjena osnovnih sredstava ili koji doprinose znatnom umanjivanju troškova proizvodnje, iskazuju se kao povećanje vrijednosti osnovnih sredstava.

(e) Finansijski prihodi i rashodi

/i/ Prihodi od kamata nastali po osnovu potraživanja iz poslovnih odnosa iskazuju se u okviru finansijskih prihoda. U skladu sa zakonskim propisima pod kamatom se takođe podrazumijeva i bilo koji oblik revalorizacije potraživanja ako je tako ugovoreno, odnosno propisano.

/ii/ Na poziciji finansijskih prihoda evidentiraju se i naknadno odobrena kasa skonta od dobavljača i realizovane pozitivne kursne razlike.

/iii/ Kamate nastale po osnovu obaveza obračunate do datuma bilansa stanja (nezavisno od toga da li se plaćaju ili pripisuju iznosu obaveza), iskazuju se u bilansu uspjeha u okviru finansijskih rashoda.

/iv/ Takođe se u okviru finansijskih rashoda iskazuju odobrena kasa skonta kupcima i realizovane negativne kursne razlike.

“NORMAL COMPANY” DOO PODGORICA

Napomene uz finansijske iskaze-nastavak

(f) Preračunavanje stranih sredstava plaćanja

/i/ Sva potraživanja i obaveze u stranim sredstvima plaćanja, preračunata su u protivvrijednost €, po kursu valuta važećem na dan bilansa stanja.

/ii/ Pozitivne i negativne kursne razlike, nastale preračunom potraživanja i obaveza u stranim sredstvima plaćanja u njihovu protivvrijednost u €, iskazuju se u bilansu uspjeha kao dio finansijskih prihoda, odnosno finansijskih rashoda.

(g) Prihodi po osnovu dugoročnih ulaganja

/i/ Prihodi po osnovu dugoročno uložnih sredstava u preduzeća i banke iskazuju se u bilansu uspjeha, kao prihodi od finansiranja, u okviru ostalih prihoda u periodu u kome su nastali.

(h) Osnovna sredstva

/i/ Osnovna sredstva se vode po nabavnoj odnosno revalorizovanoj vrijednosti umanjenoj za akumuliranu amortizaciju. Osnovna sredstva proizvedena u sopstvenoj režiji iskazuju se po cijeni koštanja, koju čine direktni troškovi i pripadajući indirektni troškovi ulaganja.

/ii/ Ukoliko postoji znatno odstupanje neotpisane vrijednosti osnovnih sredstava od tržišne vrijednosti, svodenje na fer vrijednost vrši se procjenjivanjem u skladu sa načelima procjenjivanja i Međunarodnim računovodstvenim standardima.

/iii/ Nabavke osnovnih sredstava evidentiraju se po nabavnoj vrijednosti. Nabavnu vrijednost čini fakturna vrijednost nabavljenih sredstava, uvećana za sve troškove nastale do njihovog stavljanja u upotrebu.

"NORMAL COMPANY" DOO PODGORICA**Napomene uz finansijske iskaze-nastavak**

/iv/ Alat i inventar raspoređuju se u osnovna sredstva, ako im je rok upotrebe duži od jedne godine, odnosno ako se kalkulatивно otpisuju.

/v/ Pozitivna razlika nastala prilikom prodaje osnovnih sredstava knjiži se u korist ostalih prihoda. Neotpisana vrijednost otuđenih i rashodovanih osnovnih sredstava se naknađuje na teret ostalih rashoda.

(i) Amortizacija

/i/ Amortizacija za 2003. godinu obračunava se za računovodstvene i poreske svrhe.

/ii/ Prilikom obračuna amortizacije za poreske svrhe primjenjuje se član 13 Zakona o porezu na dobit pravnih lica i odredbe Pravilnika o razvrstavanju osnovnih sredstava po grupama i metodama za utvrđivanje amortizacije.

/iii/ Amortizacija osnovnih sredstava u računovodstvene svrhe obračunava se za svako osnovno sredstvo pojedinačno, po stopama koje su određene tako da se nabavna ili revalorizovana vrijednost osnovnih sredstava umanjena za rezidualnu vrijednost amortizuje u jednakim godišnjim iznosima u toku procijenjenog vijeka upotrebe osnovnog sredstva.

Predviđeni vijek trajanja osnovnih sredstava je:

Broj godina

Kompjuterska oprema
Građevinska oprema
Kancelarijska oprema

5
5 - 8
5 - 7

"NORMAL COMPANY" DOO PODGORICA**Napomene uz finansijske iskaze-nastavak****(j) Zalihe**

/i/ Zalihe nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda (stanovi i poslovni prostori) se iskazuju po cijeni koštanja.

/ii/ Zalihe robe se vode i bilansiraju po nabavnim cijenama.

/iii/ Sitan inventar i alat se iskazuju po nabavnim cijenama, a otpisuju se na teret troškova u cjelini prilikom stavljanja u upotrebu.

/iiii/ Zalihe materijala i rezervnih djelova iskazuju se po nabavnoj vrijednosti, koju čine neto fakturna vrijednost i zavisni troškovi nabavke. Obračun utrošenih zaliha materijala vrši se po prosječnim cijenama.

/iv/ Terećenjem ostalih rashoda vrši se ispravka vrijednosti zaliha u slučajevima kada se ocijeni da je potrebno svesti vrijednost zaliha na njihovu neto očekivanu prodajnu vrijednost.

/v/ Oštećene zalihe i zalihe neodgovarajućeg kvaliteta se otpisuju.

(k) Potraživanja po osnovu prodaje

/i/ Potraživanja po osnovu prodaje obuhvataju sva potraživanja za prodane proizvode, robu i izvršene usluge.

/ii/ Ispravka vrijednosti potraživanja po osnovu prodaje, terećenjem ostalih rashoda, vrši se za ona potraživanja za koja rukovodstvo procijeni da su nenaplativa kao i po osnovu sudske presude ili vanparničnog poravnjanja.

"NORMAL COMPANY" DOO PODGORICA

Napomene uz finansijske iskaze-nastavak

(I) Porez na dobitak

/i/ Porez na dobit obračunava se i plaća u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit pravnih lica, koji se primjenjuje od 01.01.2002. godine ("Sl.list RCG br.65/01). Porez na dobitak plaća se po progresivnoj stopi od 15% na dobit do 100.000 €, a na dobit preko tog iznosa u iznosu od 15.000 € i po uvećanoj stopi od 20% na iznos dobiti preko 100.000 €. Osnovicu predstavlja ostvareni dobitak prikazan u zakonski propisanom bilansu uspjeha, korigovanom za određene rashode koji se ne priznaju, rashode koji se usklađuju za poreske svrhe, a nijesu uključeni u bilans uspjeha, kao i po osnovu nabavke osnovnih sredstava u toku godine i po osnovu dugoročnih ulaganja u skladu sa domaćim propisima.

/ii/ Poreski propisi Republike Crne Gore ne predviđaju mogućnost da se poreski gubici iz tekućeg perioda mogu koristiti kao osnova za povraćaj poreza plaćenog u prethodnim godinama. Gubitak iz tekućeg perioda može se koristiti za smanjenje oporezive dobiti iz budućih obračunskih perioda, ali ne duže od pet godina.

/iii/ Porezi, doprinosi i druge zakonske obaveze, koje ne zavise od rezultata poslovanja, izdvajaju se uglavnom po propisima Opštine i Republike. Izdvajanja se vrše pretežno za sledeće namjene: penzijsko-invalidsko i zdravstveno osiguranje, obrazovanje, istraživanje i nauku, zapošljavanje i sl. Osnovicu čine uglavnom zarade i naknade zarada, odnosno bruto zarade zaposlenih.

4. Prihodi od prodaje proizvoda i usluga

Svi prihodi od prodaje proizvoda i izvršenih usluga ostvareni su na domaćem tržištu.

	2003.	2002.
	€ 000	€ 000
Prihodi od prodaje proizvoda i usluga	70	4.608
Ostali poslovni dobiti	-	-
Ukupno:	70	4.608

"NORMAL COMPANY" DOO PODGORICA

Napomene uz finansijske iskaze-nastavak

5. Promjene vrijednosti zaliha nedovršene proizvodnje i gotovih proizvoda

	<u>2003.</u>	<u>2002.</u>
	<u>€ 000</u>	<u>€ 000</u>
Povećanje/smanj. vr. zaliha nedov. proizv. i got. pr.	1.650	(586)
Ukupno:	<u>1.650</u>	<u>(586)</u>

6. Utrošene sirovine u toku perioda

	<u>2003.</u>	<u>2002.</u>
	<u>€ 000</u>	<u>€ 000</u>
Nabavna vrijednost prodate robe	(72)	-
Troškovi materijala izrade	(685)	(783)
Troškovi ostalog materijala	(6)	(4)
Troškovi goriva i energije	(8)	(2)
Troškovi proizvodnih usluga	(946)	(2.826)
Ukupno	<u>(1.717)</u>	<u>(3.615)</u>

Troškovi materijala za izradu uglavnom se odnose na utrošak dijela osnovnog materijala za izgradnju stambeno-poslovnog objekta DUP Konik, koji je Društvo kao investitor direktno nabavljalo.

Troškovi proizvodnih usluga odnose se usluge izgradnje na stambeno poslovnom objektu DUP-Konik.

Obzirom da je Društvo investitor a ne izvođač, za dio utrošenog materijala kao i troškove usluga vezanih za izgradnju objekta, nadzorni organ Društva dao je saglasnost na primljene situacije od angažovanih izvođača. Kako u Društvu ne postoje usvojeni standardi i normativi vezani za troškove izgradnje nijesmo se mogli uvjeriti u eventualna odstupanja u utrošcima koja mogu imati uticaja na cijenu koštanja proizvoda.

7. Troškovi zaposlenih

	<u>2003.</u>	<u>2002.</u>
	<u>€ 000</u>	<u>€ 000</u>
Bruto zarade	(14)	(15)
Troškovi naknada	(9)	-
Troškovi reprezentacije	(14)	(1)
Ukupno	<u>(37)</u>	<u>(16)</u>

Prosječan broj zaposlenih radnika u toku 2003. godine je bio 6 (u 2002. godini 6).

"NORMAL COMPANY" DOO PODGORICA**Napomene uz finansijske iskaze-nastavak****8. Amortizacija**

Ukupni troškovi amortizacije za 2003. godinu u iznosu od 7 hiljada € sadrže amortizaciju obračunatu u skladu sa Napomenom 3(i) (u 2002. godini 5 hiljada €).

9. Ostali poslovni rashodi

	<u>2003.</u>	<u>2002.</u>
	<u>€ 000</u>	<u>€ 000</u>
Troškovi transportnih usluga	(17)	(15)
Troškovi reklame i propagande	(2)	(2)
Troškovi neproizvodnih usluga	(9)	(4)
Troškovi platnog prometa	(15)	(9)
Troškovi poreza	(1)	(26)
Troškovi doprinosa	(3)	(3)
Ostali nematerijalni troškovi	(9)	(3)
Ukupno	(56)	(62)

10. Finansijski prihodi i rashodi

	<u>2003.</u>	<u>2002.</u>
	<u>€ 000</u>	<u>€ 000</u>
Prihodi od kamata	-	1
Ukupno finansijski prihodi	1	1
Rashodi kamata	(13)	(13)
Ostali finansijski rashodi	-	(1)
Ukupno finansijski rashodi	(13)	(14)
Neto finansijski trošak	(13)	(13)

“NORMAL COMPANY” DOO PODGORICA

Napomene uz finansijske iskaze-nastavak

11. Osnovna sredstva

Osnovna sredstva su prikazana kako slijedi:

	Oprema	Alat i inventar	Namještaj i instalacije	Ukupno
	€ 000	€ 000	€ 000	€ 000
Nabavna ili revalorizovana Vrijednost				
Stanje 01.januara 2003.god	42	1	-	43
Nabavke u toku godine	5	1	3	9
Stanje 31.decembra 2003.	47	2	3	52
Ispravka vrijednosti os.sredstava				
Stanje 01.januara 2003.god.	7	-	-	7
Amortizacija za 2003.god.	7	-	-	7
Stanje 31.decembra 2003.	14	-	-	14
Sadašnja vrijednost os.sred. 31.decembra 2003.godine	33	2	3	38
Sadašnja vrijednost os.sred. 31.decembra 2002.godine	35	1	-	36

12. Zalihe

	2003.	2002.
	€ 000	€ 000
Zalihe robe u magacinu	4	12
Zalihe materijala	198	11
Zalihe nedovršene proizvodnje-DUP-Konik	2.750	1.100
Zalihe gotovih proizvoda DUP-PC-Kruševac	88	145
Ukupno:	3.040	1.268

"NORMAL COMPANY" DOO PODGORICA**Napomene uz finansijske iskaze-nastavak****13. Potraživanja po osnovu prodaje**

	2003.	2002.
	€ 000	€ 000
Potraživanja od kupaca	1.150	1.155
Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza i dopr.	19	-
Potraživanja za avansno plaćanje dobavljaču	85	30
Ukupno:	1.254	1.185

Nenaplaćena potraživanja od kupaca u iznosu od 1.150 hiljada € odnose se na potraživanja od kupaca u zemlji. Ovaj iznos uglavnom se odnosi na potraživanja od fizičkih lica za prodane stanove, poslovne prostore i garaže u stambeno-poslovnom objektu DUP-PC Kruševac većinom iz 2002. godine. Obzirom da se radi o potraživanjima od fizičkih lica nijesmo bili u mogućnosti da dobijemo nezavisnu potvrdu salda.

Društvo nije vršilo ispravku vrijednosti potraživanja za 2003. godinu.

Potraživanja po osnovu preplaćenih poreza uglavnom se odnosi na više uplaćene akontacije po osnovu poreza na dobit za 2004. godinu.

Potraživanja po osnovu avansnog plaćanja dobavljačima odnose se na:

- Axel Italija	36 hiljada €,
- Korner Podgorica	29 hiljada €,
- SZR Kovačević Obrad	9 hiljada €,
- Menado Podgorica	10 hiljada €, i
- Vagres Podgorica	1 hiljada €.

14. Kratkoročni finansijski plasmani

Kratkoročni finansijski plasmani iznose 12 hiljada € i odnose se na uložena sredstva kod Podgoričke banke a.d. Podgorica.

"NORMAL COMPANY" DOO PODGORICA**Napomene uz finansijske iskaze-nastavak****15. Gotovina i gotovinski ekvivalenti**

	<u>2003.</u>	<u>2002.</u>
	<u>€ 000</u>	<u>€ 000</u>
Blagajna	-	-
Žiro i tekući računi	3	2
Devizni žiro-račun	1	1
Ukupno	<u>4</u>	<u>3</u>

16. Akontacioni PDV

Iznos od 22 hiljade € odnosi se na više iskazan ulazni porez na dodatu vrijednost u odnosu na obračunati izlazni porez po istom osnovu na dan 31.12.2003. godine.

17. Kapital

Kapital Društva predstavlja ulog osnivača u iznosu od 3 hiljade €.

18. Gubitak/Neraspoređeni dobitak

Poslovanje za 2003. godinu završeno je sa gubitkom od 110 hiljada €. Neraspoređeni dobitak iz ranijih godina iznosi 248 hiljada €.

Po odluci osnivača u 2004. godini izvršiće se pokriće gubitka iz tekuće godine na teret neraspoređenog dobitka ranijih godina u skladu sa Statutom Društva.

"NORMAL COMPANY" DOO PODGORICA**Napomene uz finansijske iskaze-nastavak****19. Kratkoročne obaveze iz poslovanja**

	2003.	2002.
	€ 000	€ 000
Obaveze prema dobavljačima u zemlji	2.618	2.067
Obaveze prema dobavljačima u inostranstvu	79	87
Ostale obaveze iz poslovanja	1	-
Obaveze za primljene avanse	1.422	28
Obaveze za neto zarade	-	1
Ostale obaveze	8	-
Ukupno	4.128	2.183

Najveći iznosi obaveza odnose se na sljedeće dobavljače:

- Arso Milić Podgorica	176 hiljada €,
- Fond za građ.zemljište Podgorica	301 hiljada €,
- GTS Internacional Beograd	671 hiljada €,
- Kroling Danilovgrad	573 hiljade €,
- Plan-Com Danilovgrad	420 hiljada € i
- Trgomen-pv PJ Podgorica	139 hiljada €.

Napominjemo da se veliki dio obaveza odnosi na neizmirene obaveze prema dobavljačima iz ranijih godina.

Primljeni avansi odnose se na unaprijed plaćenu stanove i poslovne prostore u objektu u izgradnji DUP Konik. Najveći dio avansa odnosi se na uplate od fizičkih lica po ovjerenim ugovorima i na osnovu ispostavljenih avansnih računa.

20. Kratkoročne finansijske obaveze

Kratkoročne finansijske obaveze odnose se na obaveze po kratkoročnom kreditu po Ugovoru broj 01-1547 od 16.12.2003. godine sa Crnogorskom komercijalnom bankom a.d. Podgorica u iznosu od 100 hiljada €. Rok otplate kredita je 6 mjeseci sa grejs periodom od 4 mjeseca i kamatnom stopom od 10% na godišnjem nivou.

5-0006453/003

NAZIV PRAVNOG LICA

2000 Monmouth Company

MJESTO

Podgorica

POSREDOVANJE
POSREDOVANJE

OPŠTINA

Podgorica

30.08.2003

ŠIFRA DIELATNOSTI

015350

M.C.

MATICNI BROJ

08214282

BROJ ŽIRO RAČUNA

55105-601-1-2114607-1 55105-601-9-2114607-

NAZIV RHVIZORA

Monmouth Podgorica

KOMPLJET OBRAZACA ZA GODIŠNJE RAČUNE

ZA PRIVREDNA DRUŠTVA

ZA PERIOD OD 01. 01. DO 31. 12. 2002. GODINE



IZDAVAČ INSTITUT RAČUNOVANJA I REVIZIJE
PODGORICA, MALO BRDO 7A, NEMA



Štampano prema uzorku, list štampa 1/8, Podgorica

Kompletní obrazec za přivědná društva sděží:

- o Bilans staniá **BS(PD)** 4 kom
- o Bilans uspjěha **BL(PD)** 4 kom
- o Bilans nověanih tokov **BN(PD)** 3 kom
- o Istažiti pruvjěnanu neto imovinu **IPK(PD)** 3 kom
- o Bilans stanja –pomočni obrazec 2 kom
- o Bilans uspjěha –pomočni obrazec 2 kom
- o Forcska přijava poreza na dobit (P1D) 2 kom
- o Obračun amortizacije za poreske svitke (OA) 2 kom

Bilans stanja - pomoćni obrasci:

AKTIVA		Iznos D	Iznos P	Postu 63	Medu- zbir
	1100 STALNA IMOVINA				
	1110 Neuplaćeni upisani kapital			1	
	1200 Nematerijalna imovina - sredstva				
	1210 Licence				
	1220 Franchize				
	1230 Patenti				
	1240 Goodwill ukoliko se radi o kupovini				
	1290 Ostala nematerijalna sredstva				
	1300 Ispravka vrijednosti nemat. Imov.				
	1310 Ispravka vrijednosti - Licence				
	1320 Ispravka vrijednosti - Franchize				
	1330 Ispravka vrijednosti - Patenti				
	1340 Ispravka vrijednosti - Goodwill				
	1350 Ispravka vrijednosti - ostalo				
	Neto iznos nematerijalne imovine			2	
	1400 Materijalna imovina				
	1410 Zemljište				
	1420 Investicije u toku				
	1430 Građevinski objekti				
	1440 Mašine i oprema				
	1450 Kancelarijska oprema				
	1460 Namještaj i instalacije				
	1470 Vozila				
	1480 Ostala materijalna imovina				
	1500 Ispravka vrijednosti -materijalna imov.				
	1530 Ispravka vrijednosti - građevinski objekti				
	1540 Ispravka vrijednosti - mašine i oprema				
	1550 Ispravka vrijednosti - kancelarijska oprema				

1560	Isprava vrijednosti - namještaj i instalacije				
1570	Isprava vrijednosti - vozila				
1580	Isprava vrijednosti ostalih materijalnih imovina	37.682,00	410,51		
	Neto iznos materijalne imovine			3	
	1600 Dugoročna potraživanja			4	
1610	Potraživanja po osnovu dugoročnih mjenica				
1620	Potraživanja po osnovu finansijskog lizinga				
1630	Ostala dugoročna potraživanja				
	1700 Dugoročni finansijski plasmani			5	
1710	Dugoročne hartije od vrijednosti				
1720	Dugoročne državne obveznice				
1730	Ulaganja u plasmani u druge kompanije				
1740	Ostala dugoročna ulaganja/plasmani				
	1800 Odloženi porezi			6	
1810	Odloženi porezi				
	2000 OBRTNA SREDSTVA (IMOVINA)				
	2100 Zalihe	1.029.542		7	
2110	Zalihe robe	249.89			
2120	Zalihe sirovina	154.100,00			
2130	Zalihe nedovršene proizvodnje	2.345.632,22			
2140	Zalihe gotovih proizvoda	22.000,00			
2150	Ostale zalihe (gorivo, ambulaža)				
	2200 Potraživanja od kupaca	1.535.500,00		8	
2210	Dospjela potraživanja - kupci	1.199.500,00			
2220	Dovoljena sumnjiva potraživanja				
2230	Dospjela potraživanja od preduzeća i kceri				
2240	Dospjela potraživanja - zaposleni				
2250	Dospjela potraživanja - rukovodioci				
2260	Tekuća udio dugoročnih potraživanja				
2270	Avansna plaćanja dobavljačima	21.600,95			
2281	Ostala potraživanja	11.000,00			
2310	Potraživanja po osnovu mjenica do 12 mj.				
	2400 Kratkoročni finansijski plasmani	15.000,00		9	
2410	Kratkoročne tržišne hartije od vrijednosti				
2411	Kratkoročni finansijski plasmani u povezana preduzeća				
2412	Špekulativne akcije kupljene sa namjerom prodaje				
2413	Kratkoročni krediti u zamjenu				
2420	Ostali kratkoročni finansijski plasmani	15.000,00			
	2500 Gotovina i gotovinski ekvivalenti	2.011,00		10	
2510	Blagajna domaća valuta				
2520	Devizna blagajna				

2610	Račun kod domaćeg banke - domaća valuta	1.549,00			
2620	Račun kod domaćeg banke - strana valuta	62,00			
2630	Račun kod strane banke - strana valuta				
	2700 Unaprijed plaćeni troškovi			11	
2710	Unaprijed plaćene usluge				
2720	Unaprijed plaćena zakupina				
2730	Ostali unaprijed plaćeni troškovi				
	2800 Obracunati a nenaплаćени prihodi			12	
2810	Obracunata potraživanja za dividende				
2820	Obracunata potraživanja za kamate				
2830	Ostala obracunata potraživanja				
	2900 Ostala obrtna sredstva (imovina)			13	
2910	Ostala obrtna sredstva				

PASIVA

	3000 KAPITAL				
3110	Upisani kapital	1.000,00		14	
3120	Premije na emitovane akcije			15	
	Ukupno				
3130	Rezervizacione rezerve			16	
	3200 Ostale Rezerve			17	
3210	Zakonska rezerva				
3213	Ostale rezerve				
	3300 Neraspoređena dobit			18	
3310	Neraspoređena dobit iz prethodnih godina	1.228.060,31			
3320	Akumulirani gubitak iz prethodnih godina	24.000,00			
3330	Dobitak ili gubitak za tekući period	110.119,51			
	4000 Dugoročne obaveze				
	4100 Dugoročni zajmovi - dugovi			19	
4110	Dospjela obaveza prema povezanima i licima				
4120	Dospjela mjenica				
4130	Obaveza po osnovu finansijskog lizinga				
4140	Dugoročni zajmovi				
4150	Ostali dugoročni dugovi				
	4200 Odloženi porezi i ostale dugoročne obaveze	510,00		20	
4210	Odloženi porezi	510,00			

200 Normal company

31. 12. 2003

Institut računovođa i revizora Crne Gore
Bilans uspjeha - pomoćni obrazac

	Pozicija	Iznos D	Iznos P	Pozicija u obrazcu BU
6110	Prihod (minus povraćaji)		10.210,30	1
	6200 Ostali poslovni dobiti		9,111	2
6210	Dobitak na osnovu otuđenja osnovnih sredstava u upotrebi			
6220	Vrijednosno prilagođavanje dugoročnih investicija			
6230	Vrijednosno prilagođavanje obrtnih sredstava			
6260	Ostali poslovni dobiti		9,111	
7110	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene svrhe	1649.119,09		3
7210	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje			4
7310	Utrošene sirovine i potrošni materijal (za trgovačka preduzeća - kupljena roba i potrošni materijal u toku perioda)	110.886,45		5
	7400 Troškovi zaposlenih	11.060,64		6
7410	Zarade	9.228,88		
7415	Naknade			
7430	Troškovi socijalnog osiguranja osim za penzije	1.731,76		
7510	Amortizacija	6.781,65		7
	7600 Ostala poslovna terećenja	1.025.281,93		8
7610	Gubitak po osnovu otuđenja osnovnih sredstava			
7611	Vrijednosno prilagođavanje osnovnih sredstava u upotrebi			
7631	Vrijednosno prilagođavanje dugoročnih investicija			
7640	Troškovi za potencijalna surnjiva i sporna potraživanja			
7651	Ostali poslovni rashodi	1.025.281,93		
	7700 Neto finansijski troškovi	12.960,71		9
7720	Troškovi kamate	12.856,28		
7730	Neto dobitak/gubitak po osnovu kursnih razlika	104,43		
7740	Ostali finansijski troškovi			
7750	Prihodi od dividendi			
7760	Prihodi od kamate	(26,89)		
7810	Dobitci od pridruženih preduzeća			10
	7900 Porez na dobitak			11
7910	Tekući porez			
7920	Odloženi porez			
	8010 Manjinski interes			12
	8100 Neto vanredni dobitak ili gubitak minus trošak poreza na rezultat iz vanrednih aktivnosti			13
8100	Vanredni dobitak			
8200	Vanredni gubitak			
8230	Porez na vanredni dobitak ili gubitak			

Matični broj 0200112182Šifra djelatnosti 045250NAZIV BANKE ILI INSTITUCIJE
SJEDIŠTE BANKE ILI INSTITUCIJE100 Normal company Podgorica**Iskaz o promjenama neto imovine (kapitala) -IPK(PD)**

za godinu završenu 31.decembra 2003

R br	Naziv pozicije	Aksijski kapital	Aksijska premija	Revaloriz. rezerva	Rezerva iz kursnih razlika	Kumul. neraspor. dobitak	Ukupno
	Saldo 31.decembar 2001	2610				(5.684)	(3.074)
	Promjene u računovodstv. politici						
	Ponovo iskazani saldo 2002.	2610				(5.684)	(3.074)
	Višak na revalorizaciji nekretnina, postrojenja i opreme						
	Manjak na revalorizaciji investicija						
	Razlika pri valutnoj transakciji (kurs. razlike)						
	Neto dobiti ili gubici nepriz u bil.uspjeha						
	Neto dobit za period					251.182	251.182
	Dividende						
	Emisija akcijsk.kapit.						
	Saldo 31.decembar 2003	2610				248.498	251.108
	Manjak na revalorizaciji nekretnina						
	Višak na revalorizaciji investicija						
	Razlika pri valutnoj transakciji (kurs. razlike)						


	Neto dohodi i gubici nepriz. u bil.uspjeha						
	Dividende						
	Neto dobitak za period					(110 112)	(110 112)
	Emisija akcijs. kapitala						
	Saldo 31.decembar 2002	2610				128 286	140 996

Obrazac urađen u skladu sa Zakonom o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i MRS-1, parag. 86

u Podgorici
dana 1 2004 g.

Lice odgovorno
Za sastavljanje bilansa

Rukovodilac privrednog društva,



Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili
1. _____
2. _____

Pečat DJP - Podgorica



Matični broj 1111102311412821
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA

Šifra djelatnosti 01415121510

BILANS STANJA - BS(PD)

NA DAN 31.12.2003 GOD.

Red.br.	Pozicija	Napome- na *	Tekuća godina	Prethodna godina
AKTIVA				
	Stalna imovina		37.688	36.030
1	Neuplaćeni upisani kapital			
2	Nematerijalna imovina			
3	Materijalna imovina		37.688	36.030
4	Dugoročna potraživanja			
5	Dugoročni finansijski plasmani			
6	Odloženi porezi			
	Obrtna imovina		4.232.580	2.455.571
7	Zalihe		2.039.942	1.267.616
8	Potraživanja od kupaca		1.276.531	1.184.659
9	Kratkoročni finansijski plasmani		12.000	
10	Gotovina i gotovinski ekvivalenti		4.047	2.296
11	Unaprijed plaćeni troškovi			
12	Obračunati a nenaplaćeni prihodi			
13	Ostala obrtna imovina			
	Ukupna aktiva		4.270.262	2.491.601
PASIVA				
	Kapital i rezerve		110.997	251.108
14	Upisani kapital		2.610	2.610
15	Emisiona premija			
16	Revalorizaciona rezerva			
17	Ostale rezerve			
18	Neraspoređeni dobitak/gubitak		138.387	248.498
	Dugoročne obaveze		914	914
19	Dugoročne obaveze			
20	Odloženi porezi		914	914
21	Ostale dugoročne obaveze			
22	Odloženi prihodi			
	Kratkoročne obaveze			
23	Kratkoročne obaveze iz poslovanja		4.127.845	2.422.503
24	Kratkočne finansijske obaveze		100.000	
25	Obaveze za poreze			27.046
26	Obračunate obaveze		476	
	Ukupna pasiva		4.270.262	2.491.601

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih pozicija.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa

~~Provodilac prirednog društva.~~



Kontrolu izvršili

1

2

Izdavač: Institut računovođa i revizora Crne Gore - na osnovu ovlašćenja datog Zakonom o računovodstvu i reviziji član 17 i 18

Sifra delatnost: 04.52.50.

NAZ V PRIVREDNOG DRUŠTVA

SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA

Bilans novčanih tokova-BNT(PD)

u periodu od 01-01 do 30.12.2007 god

Pozicija	Napomena*	Tekuća godina	Prethodna godina
Gotovinski tokovi iz operativnih aktivnosti			
Gotovinska primanja od poslovne aktivnosti		1.640.126	1.616.510
Gotovinske isplate dobavljačima i zaposlenima		(1.517.241)	(1.227.099)
Gotovina generisana iz poslovnih aktivnosti		(47.115)	389.411
Odlivi gotovine na ime plaćene kamate		(12.856)	(12.728)
Odlivi gotovine na ime plaćenog poreza na dobit		(18.794)	
Gotovinski tok prije vanredne pozicije			
Odlivi gotovine na ime vanrednih troškova (minus porez)			
Neto gotovina iz operativnih aktivnosti		(78.965)	246.043
Gotovinski tokovi iz aktivnosti investiranja			
Prilivi od prodaje postrojenja i opreme			
Prilivi od prodaje investicija			
Priliv od primljene kamate		37	1.620
Priliv od primljenih dividendi			
Odliv po osnovu kupovine imovine, postrojenja i opreme		(8.520)	(7.296)
Odliv po osnovu kupovine imovine u svrhu investiranja			
Odlivi po osnovu ostalih investiranja		(12.000)	(102.258)
Troškovi razvoja			
Neto gotovina iz aktivnosti investiranja		(20.483)	(107.934)
Gotovinski tokovi iz aktivnosti finansiranja			
Priliv od emitovanja akcijskog kapitala			
Prilivi od dugoročnog uzajmljivanja		100.000	
Odlivi na ime ponovne kupovine sopstvenih akcija			
Odliv po osnovu povraćaja pozajmljenih sredstava			(206.775)
Odliv po osnovu obaveza za finansijski lizing			
Odlivi po osnovu troškova transakcija			
Odlivi po osnovu isplaćenih dividendi			
Neto gotovina od aktivnosti finansiranja		100.000	(206.775)
Neto povećanje gotovine i gotovinskih ekvivalenata		21	(38.636)
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na početku perioda		3.295	11.932
Effekti kursnih razlika na kraju perioda			
Gotovina i gotovinski ekvivalenti na kraju perioda		4.047	3.296

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih pozicija

U Podgorici
dana 2004 g.

Lice odgovorno
za sastavljanje bilansa

[Signature]



Rukovodilac privrednog društva,

Pečat CRPS-Privredni sud

--

Kontrolu izvršiti

1. _____
2. _____

Pečat DJP- Podgorica

--



Izdavač Institut računovođa i revizora Crne Gore na osnovu ovlašćenja datog Zakonom o računovodstvu i reviziji član 17. i 18.

Matični broj : 11111023142821 Šifra djelatnosti 015250
 NAZIV PRIVREDNOG DRUŠTVA
 SJEDIŠTE PRIVREDNOG DRUŠTVA DOO Normal company

BILANS USPJEHA-BU(PD)

u periodu od 01. 01. do 31. 12. 2002. god.


Red.br.	Pozicija	Napomena *	Tekuća godina	Prethodna godina
1	Prihod		70210	4.608.103
2	Ostali poslovni dobiti		10	7
3	Izvršen i kapitalizovan rad od strane preduzeća za sopstvene svrhe			
4	Promjene na zalihama gotovih proizvoda i nedovršene proizvodnje		1619749	(586355)
5	Utrošene sirovine u toku perioda (Za trgovačka preduzeća kupljena roba i potrošni mat. u toku per.)		(770886)	(2.727.656)
6	Troškovi zaposlenih		(14561)	(14.636)
7	Amortizacija		(6188)	(4.822)
8	Ostali poslovni rashodi		(1.025.225)	(950.351)
	Profit od poslovnih aktivnosti		(97.151)	222.680
9	Neto finansijski trošak		(12.961)	(12.202)
10	Dobitak od pridruženih preduzeća			
11	Porez na dobitak		/	(57.236)
	Profit poslije oporezivanja		(110.112)	254.182
12	Manjinski interesi			
	Neto profit od poslovnih aktivnosti		(110.112)	254.182
13	Vanredne stavke			
	Neto profit/gubitak za obračunski period		(110.112)	254.182

Obrazac propisan na osnovu člana 17 i 18 Zakona o računovodstvu i reviziji (Sl.list RCG br.6/02) i članom 22 IV Direktive EU (br.78/660/EEC)

*Napomenama uz finansijske iskaze daje se opis primijenjenih računovodstvenih politika i analitičko pojašnjenje materijalno značajnih bilansnih postavki

U Podgorici
 dana 2002. g.

Lice odgovorno
 za sastavljanje bilansa



 Računovodilac privrednog društva

Pečat CRPS-Privredni sud

Kontrolu izvršili
1. _____
2. _____

Pečat DJP- Podgorica



Izdavač Institut računovoda i revizora Crne Gore - na osnovu ovlašćenja datog Zakonom o računovodstvu i reviziji član 17 i 18